



# Tintangu tintshwa ta Kwetsimani




Millgrent Ngwenya



Kwetsimani a yingisela, a ri na mahanyelo  
lamanene na ku hanyeka.

Hikokwalaho ka sweswo, hahani wa yena u  
n'wi xaverile tintangu to saseka tintshwa to  
tshwuka.






Kwetsimani a rhandza tintangu ta yena  
tintshwa swinene. A etlela na ton!



Madambu man'wana, Kwetsimani u vile ni  
norho wo ka wu nga tolavelekangi.

Tintangu ta yena tintshwa to tshwuka ti  
sungule ku vulavula.





Tintangu a ti gungula hikokwalaho ka  
Kwetsimani loyi a nga ti hluvuli!


“A hi wisi naswona na hina hi lava ku  
hefemula,” ku vula tintangu.



Ku sukela kwalano, tintangu ta Kwetsimani  
ta khale ta rihlaza na tona ti sungule ku  
vulavula!

“Kwetsimani u hi rivarile. U rhandza tintangu  
ta yena tintshwa to tshwuka swinene,” ti vula  
ti tsanile.





Nivusiku, Kwetsimani a tsandzeka ku etlela.  
Loko a pfuka, u tsundzukile norho wa yena.  
A ti vona nandzu leswaku tintangu ta yena a  
ti tsakangi.

“Xana ndzi nga va ndzi hoxile kwihi?”  
Kwetsimani a ti vutisa.



Kwetsimani u tsipile mahlo na ku anakanya  
hi ku hetiseka.

“Ndzi ta mi nyika nkarhi wo wisa,” a byela  
tintangu ta yena tintshwa to tshwuka.







“Naswona ndzi ta sungula ku mi ambala  
nakambe,” a byela tintangu ta yena ta khale  
ta rihlaza.



Kwetsimani u xiximile marito ya yena.

Hi siku leri landzelaka, Kwetsimani u yile eswitolo. U ambarile tintangu ta yena ta khale ta rihlaza.





Hi siku leri a ri landzela rero, Kwetsimani u endzerile kokwana wa yena.

U ambarile tintangu ta yena tintshwa to tshwuka.



Ku sukela kwalano Kwetsimani u etlerile  
kahle. A nga ha va ngi na milorho yo ka yi  
nga tollovelekangi.

A tsakile leswaku makungu ya yena hi  
tintangu ta yena ya humelerile!

